



ISPITNI  
CENTAR

**TESTIRANJE UČENIKA  
NA KRAJU DRUGOG CIKLUSA  
OSNOVNE ŠKOLE**



**UPUTSTVO ZA  
TEST-ADMINISTRATORE**

►►► školska 2023/2024. godina

# SADRŽAJ

- 1. UVOD ► 3**
  - 2. ULOGA TEST-ADMINISTRATORA ► 4**
  - 3. PRIPREMA ZA TESTIRANJE ► 5**
  - 4. REALIZACIJA TESTIRANJA ► 7**
  - 5. PRILOG ► 14**
- PRILOG 1 • Formular za sprovođenje testiranja ► 15

## 1. UVOD

Reforme u našem obrazovnom sistemu nameću potrebu za sistematsko praćenje obrazovnih postignuća. S tim ciljem je osnovan Ispitni centar, institucija koja je zadužena za eksternu provjeru znanja i koja će obezbijediti stručnost, profesionalnost i garantovati objektivnost i zaštitu svih postupaka i podataka.

Članom 55 Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (Službeni list RCG br. 003/23), je propisano:

“Na kraju drugog ciklusa, na osnovu eksterno pripremljenih zadataka vrši se testiranje postignuća učenika iz crnogorskog, odnosno maternjeg jezika, matematike, egleskog jezika ili odabralih poglavlja iz prirodnih i društvenih nauka.

Testiranje vrši Ispitni centar.

Rezultati testiranja ne utiču na ocjene, odnosno opšti uspjeh učenika”.

**Dakle, predviđeno je testiranje iz jednog predmeta i ono nema za cilj vrednovanje individualnog rada učenika i nastavnika, niti će se na osnovu dobijenih rezultata praviti poređenja među školama. Neće biti javno publikovanja podataka kojima se može identifikovati bilo koji učenik, nastavnik ili škola. Testiranje daje pouzdane podatke o predmetnom kurikulumu, njegovoj prilagođenosti učenicima određenog uzrasta i ključnim faktorima koji utiču na postignuće učenika.**

Školske 2023/2024. godine testiraće se postignuća učenika VI razreda iz Crnogorskog-srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti / Albanskog jezika i književnosti.

Da bi se realizovalo ovako važno testiranje, očekujemo i Vašu saradnju. Uloga test-administratora je veoma značajna u obezbjeđivanju regularnosti u prostorijama u kojima se realizuje tetsiranje. Zato Vam preporučujemo da ovo uputstvo pažljivo pročitate prije samog testiranja kako biste uspješno izvršili postavljene zadatke i obezbijedili da se testiranje sprovede pod jednakim uslovima u cijeloj Crnoj Gori. Školski koordinator, test-administrator, učenici i svi koji su uključeni u pripremu i sprovođenje testiranja treba da se ponašaju u skladu s pravilima i procedurama donesenim od strane Ministarstva prosvjete i Ispitnog centra.

## 2. ULOGA TEST-ADMINISTRATORA

**Osnovna uloga test-administratora je da obezbijedi da se testiranje učenika sproveđe u skladu sa propisanim postupcima i procedurama jednakim za sve škole.**

Test-administratori ne mogu biti nastavnici predmeta koji se testira ili srodnog predmeta.

❖ **Priprema test-administratora za sprovođenje testiranja podrazumijeva saradnju sa školskim koordinatorom:**

- obavljanje o vremenu i mjestu održavanja testiranja,
- dogovor o rasporedu dežurstava,
- obuku test-administratora najmanje pet dana prije početka testiranja,
- obezbjeđivanje regularnosti u prostorijama u kojima se realizuje testiranje,
- pripremu učionica za testiranje,
- potvrdu prisustva test-administratora dva dana prije održavanja testiranja,
- da školski koordinator obezbijedi adekvatnu zamjenu ukoliko test-administrator najavi odsustvo,
- potpisivanje u Formular za distribuciju kada preuzme materijal za testiranje,
- pružanje neophodnih informacija koje se tiču učenika sa posebnim obrazovnim potrebama, ukoliko se takav učenik nalazi u odjeljenju za koje je test-administrator zadužen,
- predaju test-materijala školskom koordinatoru odmah nakon završenog testiranja i potpisivanje u Formular za distribuciju.

---

❖ **Važno je da test-administratorima bude jasna procedura testiranja, kao i način popunjavanja formulara.**

---

---

❖ **Test-knjiziće su povjerljive i ne smiju se fotokopirati, slikati ili pokazivati nikome ko nije direktno uključen u testiranje.**

---

### 3. PRIPREMA ZA TESTIRANJE

Uputstvo za test-administratora dobíćete nekoliko dana prije testiranja kako biste se na vrijeme upoznali sa dokumentacijom, obavezama i procedurama.

#### FORMULAR ZA IDENTIFIKACIJU UČENIKA

Formular za identifikaciju učenika za odjeljenje koje se testira dobíćete u sigurnosnoj vrećici, zajedno sa testovima. U njemu su već unešene šifre pored koje je upisano ime i prezime učenika. **Na test knjižicu treba da zaliđepite šifru koja je identična šifri iz formulara za identifikaciju, a koja je upisana pored imena učenika.**

Podaci o broju učenika za svako odjeljenje 6. razreda preuzeti su iz baze MEIS-a.

- U formularu su upisane dvije šifre više nego što je učenika u odjeljenju. Razlozi za to su sledeći:
  - Može se desiti da je u tom odjeljenju upisan novi učenik, nakon što je Ispitni centar preuzeo podatke o učenicima 6. razreda iz MEIS-a.
  - Postoji mogućnost da je test-knjižica neispravna (nedostaju određene stranice, pitanja...) pa je potrebno zamijeniti rezervnom (biće objašnjeno u daljem tekstu).
- U koloni „Učenik sa POP“ označiti ukoliko se radi o učeniku sa posebnim obrazovnim potrebama.
- U koloni „Napomene“ zabilježiti ako je učenik izlazio tokom testiranja, zamijenjen mu je test rezervnim...

Nakon testiranja ne zaboravite da ispod tabele Formulara za identifikaciju (prazan prostor) upišite koliko učenika iz dodijeljenog Vam odjeljenja nije izašlo na testiranje.

Obrazac formulara je dat na sledećoj strani.



## FORMULAR ZA IDENTIFIKACIJU UČENIKA ZA TESTIRANJE

Formular 02

Opština:	Podgorica
Naziv škole:	1. maj
Šifra škole:	000
Razred/odjeljenje (oznaka):	6/1 ( VI )
Predmet:	Engleski jezik
Ime i prezime školskog kordinatora:	
Ime i prezime test administratora:	

RBR.	Šifra učenika	Ime učenika	Prezime učenika	Učenik sa POP	Napomena
1	51000101	Bojana	Nelević		
2	51000102	Tamara	Matan		
3	51000103	Sanja	Marković		
4	51000104	Tanja	Sekulić		
5	51000105	Marko	Perić		
6	51000106	Andrej	Petrović		
7	51000107	Dijana	Vidić		
8	51000108	Nebojša	Đurović		
9	51000109				
10	51000110				

Rezervne šifre

U ovom dijelu formulara  
upišite koliko učenika datog  
odjeljenja nije prisustvovalo  
testiranju



Datum: \_\_\_\_\_

Potpis test administratora: \_\_\_\_\_

**FORMULAR ZA SPROVOĐENJE TESTIRANJA**

Od školskog koordinatora, 30 minuta pred početak testiranja, preuzimite Formular za sprovođenje testiranja zajedno sa ostalim materijalom. Formular popunjavate nakon završenog testiranja i treba odgovoriti na nekoliko pitanja koja se odnose na probleme i utiske tokom testiranja..

Obrazac Formulara za sprovođenje testiranje dat je u Prilogu (Prilog 1) i biće poslat svim školama u elektronskoj formi, na zvanični školski mejl.

---

***Veoma je važno da se slijede postupci dati u uputstvima koje dostavlja Ispitni centar kako bi se testiranje realizovalo u svim školama/učionicama na isti način.***

---

**4. REALIZACIJA TESTIRANJA**

Ukoliko ima učenika s posebnim obrazovnim potrebama, test-administrator mora dobiti posebna uputstva. U Formular za identifikaciju u koloni „Učenik sa POP“ pored imena učenika označiti polje ukoliko učenik učestvuje u testiranju.

Ukoliko je učeniku bilo potrebno produžiti vrijeme rada ili zasebna prostorija, njegov test spakujte u poseban koverat, jer se testovi iz ostalih učionica moraju pakovati u sigurnosne vrećice odmah nakon završenog testiranja.

Kako pošta dolazi u školu istog dana, između 15.00 i 16.00 časova, imaćete dovoljno vremena da učenikov test (kome je bilo potrebno produžiti vrijeme rada) predate za slanje Ispitnom centru sa ostalim materijalom.

**TOK TESTIRANJA**

Na dan testiranja, 1h i 30min prije početka testiranja, zajedno sa školskim koordinatorom provjeravate učionice u kojima će se realizovati testiranje.

Učenicima treba obezbijediti tišinu i omogućiti nesmetan rad tokom testiranja.

Datum realizacije testiranja je **16. maj 2024. godine sa početkom u 12 časova**.

Učenici dobijaju test knjižice sa različitim pitanjima/zadacima iz Crnogorskog-srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti/Albanskog jezika i književnosti.

Vrijeme rešavanja testa je **60 minuta**.

**Na naslovnoj strani svake test knjižice nalazi se označeno mjesto gdje treba da zalijepite šifru koja je ista kao šifra pored imena učenika u Formularu za identifikaciju.**

**Školski koordinator svim test-administratorima, trideset minuta pred početak testiranja, predaje test materijal namijenjen odjeljenju za koje je zadužen:**

- Zatvorenu sigurnosnu vrećicu sa:
  - Testovima;
  - Bijelom kovertom u kojoj se nalazi Formular za identifikaciju učenika i šiframa za lijepljenje;
  - Vrećicom za vraćanje test-materijala;

**Napomena: Dobićete dvije iste šifre za svakog učenika, međutim samo jednu lijepite na test knjižicu, dok je druga višak i nju ne upotrebljavate;**

- Formular za sprovođenje testiranje;
- Časovnik (ukoliko ga nema u prostoriji gdje se testiraju učenici);
- Rezervne hemijske olovke.

Za svako odjeljenje se u sigurnosnoj vrećici sa testovima nalaze po dva rezervna testa i dvije rezervne šifre. U prethodnom tekstu (kod Formulara za identifikaciju) objasnili smo u kojim situacijama ćete ih koristiti.

Nakon što ste preuzeli test materijal za odgovarajuće odjeljenje, idete u određenu učionicu da bi sačekali učenike.

Učenici treba da odlože svoje lične stvari na za to predviđeno mjesto.

Da se ne bi pravila gužva i da bi testiranje počelo na vrijeme, neophodno je odmah početi s raspodjelom test materijala.

- ❖ **Sigurnosne vrećice s test-knjižicama se otvaraju pred učenicima, u učionici gdje će raditi testiranje.**
- ❖ **Pri dodjeli test knjižica voditi računa da je šifra koja se lijepi na test učenika ista kao šifra koja se nalazi pored njegovog imena u Formularu za identifikaciju.**
- ❖ **Šifre za lijepljenje koje dobijate složene su po istom redosledu kao u Formularu za identifikaciju.**
- ❖ **Ukoliko je učenik odsutan, njegova šifra ostaje neiskorišćena jer prema Formularu za identifikaciju svaki učenik ima svoju šifru, dok se test knjižice dodijeljuju redom, nema preskakanja.**
- ❖ **Veoma je važno da prilikom predaje testa učeniku, poštujete redosled po kome su testovi spakovani u sigurnosne vrećice dobijene od Ispitnog centra, kako se ne bi desilo da učenici u istoj klupi rade istu test knjižicu.**
- ❖ **Savjetujemo da se testovi ne vade iz vrećice nakon što se otvori, da ne bi došlo do zabune i da se ne bi poremetio njihov redosled. Jednu po jednu test knjižicu vaditi iz vrećice i davati učenicima.**
- ❖ **Napominjemo da redni broj učenika iz Formulara za identifikaciju ne vezujete sa brojem test-knjižice.**

Nakon što su učenici zauzeli svoja mjesta obratite im se sledećim riječima, bez improvizovanja:



**Dragi učenici,**

**Pošto ste zauzeli svoja mjesta, molim vas da budete tihi i pažljivo me saslušate.**

**Danas ćete raditi test iz Crnogorskog – srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti. Testiranje traje 60 minuta. Svako od vas će dobiti test knjižicu sa različitim pitanjima. Kada vas pozovem, dodite do mene da preuzmete test. Vratite se na svoje mjesto i odložite test na klupu sa strane. Test ne smijete otvoriti dok vam ne kažem da to uradite. Sa klupa uklonite sve papire, sveske, mobilne telefone i ostale elektronske uređaje... Pravila ponašanja su vam poznata stoga vas molim da ih poštujete.**

Svakom učeniku dajete test knjižicu i lijepite šifru na za to predviđeno mjesto označeno na naslovnoj strani test knjižice. Vodite računa da se šifra poklapa sa šifrom iz Formulara za identifikaciju.

Veoma je važno je da poštujete redosled po kome su testovi spakovani u sigurnosne vrećice dobijene od Ispitnog centra, kako se ne bi desilo da učenici u istoj klupi rade istu test knjižicu.

Ukoliko se desi da ste greškom zaliјepili šifru na test koji se neće popunjavati, molimo vas da precrte šifru i pored napišete komentar da isti nije rađen.

Kada ste podijelili test knjižice, obratite se učenicima sledećim riječima:



**Da li ste svi dobili test knjižice? Sada možete otvoriti svoje test knjižice. Prelistajte ih i provjerite da li su ispravno odštampane, odnosno da li nedostaju neke stranice, da li se dupliraju i slično.**

Dajte učenicima 2 minuta da prelistaju test i uoče eventualne greške u štampi.

Ukoliko postoji neispravan test, zamjenite ga rezervnim. Na **rezervni test zaliđepite novu, rezervnu šifru.** U Formularu za identifikaciju precrtajte staru šifru učenika i pored nove šifre koja mu je dodijeljena, a koja se već nalazi u Formularu, upišite ime i prezime učenika. Vodite računa da učenik ne dobije test knjižicu koju rade učenici koji se nalaze u njegovoj blizini (svaka test knjižica označena je brojem).

U koloni „Napomene“ Formulara za identifikaciju pored imena učenika upišite „neispravan test“. Na test s greškom napišite razlog zbog kojeg je došlo da zamjene.

Kada učenik završi sa radom, ta dva testa se stavljuju jedan u drugi i pakuju u sigurnosnu vrećicu sa ostalim testovima za vraćanje.

Nakon što ste riješili eventualne propuste, učenicima se obratite riječima:



***U toku ispita možete mi postavljati samo pitanja koja se ne odnose na zadatke u testu. Pitanje morate postaviti glasno tako da ga svi čuju.***

***Pažljivo pročitajte svaki zadatak. Ne morate ih raditi onim redosledom kako su vam dati. Ako vam preostane vremena, iskoristite ga tako što ćete ponovo pokušati riješiti zadatke koje niste ranije ili da provjerite urađene. Trudite se da pišete čitko i uredno.***

***Dobili ste test knjižicu sa pitanjima iz crnogorskog – srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti. Pogledajte naslovnu stranu testa. Sada ću vam pročitati Uputstvo dato u testu. Pažljivo me slušajte i u svojim test knjižicama pratite isti tekst dok vam čitam.***

Kada se uvjerite da su svi učenici pronašli uputstvo u svojim test knjižicama počnite sa njegovim čitanjem:

### **UPUTSTVO ZA UČENIKE IZ PREDMETA CRNOGORSKI – SRPSKI, BOSANSKI, HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST**

**VRIJEME RJEŠAVANJA TESTA JE 60 MINUTA.**

#### **NE OKREĆI STRANICE I NE RJEŠAVAJ ZADATKE DOK TO NE DOZVOLI DEŽURNI NASTAVNIK.**

Test MORA biti napisan hemijskom olovkom/nalivperom. Možeš da pišeš čirilicom ili latinicom, pisanim ili štampanim slovima, ekavskim ili ijekavskim izgovorom, jotovanom ili nejotovanom varijantom. Ako pišeš štampanim slovima, MORAŠ istaći veliko slovo.

Poštuj gramatička i pravopisna pravila.

**Ako misliš da si pogrešno rješavao/rješavala zadatak,  
prekriži i rješavaj ponovo.**

Zadatke ne moraš rješavati redom kojim su navedeni u testu. Ukoliko završiš ranije, provjeri svoja rješenja.

Zadatak će se bodovati s nula bodova:

- ako je odgovor netačan
- ako je odgovor nečitko napisan
- ako je odgovor napisan grafitnom olovkom ili „piši-briši“ hemijskom olovkom
- ako je napisan ili zaokružen i tačan i netačan odgovor

Nije dozvoljena upotreba korektora!

**SREĆAN RAD!**

Kada ste završili sa čitanjem uputstva provjerite da li su ga učenici razumjeli. Ako učenici imaju nejasnoća, ponovo im pročitajte uputstvo.

Zapišite vrijeme početka rada na tabli i obratite se učenicima riječima:



**Ukoliko uradite test prije kraja testiranja, ostanite na svojim mjestima. Sačekajte dok ne kažem da je vrijeme za rad isteklo. Iskoristite preostalo vrijeme da provjerite zadatke koje ste uradili. Ako nemate pitanja, možemo početi sa radom.**

**Želim vam srećan rad!**

Za vrijeme ispita nadgledajte učenike. Učenici moraju raditi samostalno, ne dozvolite prepisivanje i međusobna dogovaranja.

Učenici ne bi trebalo da izlaze za vrijeme testiranje, osim ako je neophodno.

Nepoštovanje pravila podrazumijeva da neki učenik ometa rad ili koristi nedozvoljena sredstva u radu. Vaša je obaveza da ga upozorite riječima:



**Molim te nemoj da ometaš rad. U tvojoj test-knjžici sigurno ima zadataka koje znaš da uradiš. Treba samo da se malo potrudiš.**

Petnaest minuta prije isteka vremena, obratite se učenicima riječima:



**Do kraja testiranja imate još 15 minuta. Pažljivo provjerite svoje konačne odgovore i nemojte zaboraviti da, ukoliko ste ih napisali grafitnom olovkom, pojačate hemijskom olovkom ili nalivperom.**

Pet minuta pred kraj recite:



**Imate još pet minuta. Privodite kraju svoj rad.**

Kraj testiranja završite riječima:



**Predviđeno vrijeme za rad testa je isteklo. Molim vas da prekinete sa radom i zatvorite svoje knjižice. Da se ne bi pravila gužva, molim vas da pojedinačno prilazite i predate svoj test.**

Provjerite da li su svi testovi vraćeni. **Test knjižice spakujete u sigurnosne vrećice za vraćanje.**

Ne zaboravite da ispod tabele Formulara za identifikaciju upišite koliko učenika iz tog odjeljenja nije izašlo na testiranje.

**AKTIVNOSTI NAKON TESTIRANJA**

Zapišite na vrećicu za vraćanje broj popunjениh i praznih testova.

Kada odgovorite na pitanja iz Formulara za sprovođenje testiranja, zajedno sa školskim koordinatorom pregledajte materijal koji treba spakovati u sigurnosnu vrećicu za vraćanje:

- ▶ Popunjene i prazne testove;
- ▶ Popunjen Formular za identifikaciju učenika;
- ▶ Popunjen Formular za sprovođenje testiranja.

Nakon toga školski koordinator će Vam dati da se potpišite u Formular za distribuciju da bi potvrdili ispravnost test materijala. Time ste ujedno i završili sa Vašim obavezama vezanim za testiranje učenika 6. razreda.

**KRATAK PREGLED OSNOVNIH PRAVILA I OBAVEZA TEST-ADMINISTRATORA****▶ Test-administrator treba da:**

- je detaljno upoznat sa sadržajem uputstva koje mu je dostavljeno,
- je upoznat sa formularima koje će popunjavati tokom sprovođenja testiranje,
- se za sve nejasnoće obrati školskom koordinatoru kako bi ih zajedno uklonili,
- zajedno sa direktorom škole i školskim koordinatorom obezbijedi nepohodne uslove za sprovođenje testiranja (priprema učionica, rezervne hemijske olovke...),
- zna u koju je učionicu raspoređen,
- obezbijedi tajnost materijala,
- vodi računa da za vrijeme testiranja vrata od učionice budu otvorena,
- ako učenik kasni, ali stigne za vrijeme pripreme, dozvoli prisustvo,
- doslovno pročita uputstvo namijenjeno učenicima, bez interpretiranja,
- učeniku zalijepi jednu šifru na test knjižicu, na za to predviđeno mjesto (voditi računa da je šifra ista kao šifra iz Formulara za identifikaciju),
- napomene učenike da odlože test na kraj klupe i da ga ne otvaraju dok im se ne kaže da to učine,
- upućuje učenike da prelistaju test i pročitaju uputstvo za rad,
- označi početak rada kada su svi učenici spremni,
- upozori učenike da moraju glasno postaviti pitanje, tako da svi čuju; ne smije davati nikakve informacije vezane za pitanja u testu,
- ispoštuje predviđeno vrijeme za testiranje,

- obezbijedi tišinu u učioniku, ne dozvoli ometanje, prepisivanje, korišćenje nedozvoljenog pribora za rad ili elektronskih uređaja koji nisu propisani testom ili uputstvom,
- dozvoli isključivo opravdan izlazak učenika ne više od 5 minuta uz pratnju dežurnog nastavnika; ukoliko se učenik nije vratio u učioniku u predviđeno vrijeme, test-administrator to treba da zapiše na naslovnu stranu testa i u Formular za identifikaciju,
- pravilno popuni predviđene formulare i evidentira koliko učenika nije prisustvovalo testiranju,
- kada se završi testiranje spakuje popunjene i prazne testove u sigurnosnu vrećicu pred učenicima,
- zajedno sa školskim koordinatorom pregleda materijal koji se pakuje u sigurnosne vrećice za vraćanje Ispitnom centru.

**ZAHVALUJUJEMO ŠTO STE NAM POMOGLI DA REALIZUJEMO TESTIRANJE!**

**ZA SVA DODATNA PITANJA OBRATITE SE ISPITNOM CENTRU.**

**e-mail: [ic@iccg.edu.me](mailto:ic@iccg.edu.me)**

**[www.iccg.co.me](http://www.iccg.co.me)**

## 5. PRILOG ►►►

**PRILOG 1****Formular za sprovodenje testiranja učenika na kraju drugog ciklusa**

Opština	
Naziv škole/šifra	
Razred i odjeljenje	
Ime i prezime školskog koordinatora	
Naziv predmeta	
Datum testiranja	
Ime i prezime test-administratora/zamjenika	

Raspored vremena		
	Početno vrijeme	Završno vrijeme
Priprema		
Testiranje		

**NAKON ZAVRŠENOG TESTIRANJA MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO ODGOVORITE NA SLJEDEĆA PITANJA.**

1. Da li su učenici imali problema tokom testiranja (preteška pitanja, nedovoljno vremena, nejasnoće)?

NE      DA – objasnите

2. Da li ste imali problema sa instrumentima (pogrešni podaci, nedostatak testova, formulara...)?

NE      DA – objasnite

3. Dok su učenici popunjavali test-knjižice, da li je neko ometao rad?

NE      DA – objasnite

4. Po Vašoj procjeni, kako su se učenici osjećali za vrijeme testiranja?

- A. bilo im je svejedno
- B. bili su opušteni
- C. bili su napeti
- D. bili su veoma napeti

5. Kakva je vaša procjena organizacije testiranja u školi?

Zaokružite: 1 2 3 4 5

### Obrazložite:

## NAPOMENE

Datum	Potpis test-administratora

